



Grad Sarajevo  
City of Sarajevo

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Grad Sarajevo  
**GRADSKO VIJEĆE**

### *Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj*

Broj: 04-GV-02-1151-4/22  
Sarajevo, 13.07.2022. godine

Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na 16. sjednici održanoj 13.07.2022. godine, u funkciji pripreme 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, razmatrao je:

#### 4. Tekuća pitanja

i podnosi Gradskom vijeću Grada Sarajeva sljedeći:

### *IZVJEŠTAJ*

#### *TAČKA 17. Vijećnička pitanja i inicijative*

Poslije diskusije, te sažetka Predsjedavajućeg, Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj jednoglasno je usvojio sljedeći **zaključak**:

Odbor za javne službe, infrastrukturu i javni saobraćaj upućuje inicijativu Gradskom vijeću Grada Sarajeva da doneše zaključak kojim će zadužiti Gradonačelniku da razmotri problem uočen u vrijeme klanja kurбанa kada je u Miljacku sa bistrice strane, preko puta Vijećnice uočeno izlivanje velike količine krvi, a što su evidentirali mediji i društvene mreže, te da o problematici i eventualnom prijedlogu rješenja informiše Gradsko vijeće, a da Gradsko vijeće Grada Sarajeva iskaže zabrinutost zbog pojave kao što je ova, koje štete ugledu grada Sarajeva.

*PREDSJEDA VAJUĆI ODBORA*

*Ratko Orozović, s.r.*



**GRAD SARAJEVO  
GRADSKO VIJEĆE  
n/r predsjedavajući Jasmin Ademović**

**PREDMET:** Vijećnička inicijativa

Staro jevrejsko groblje je u zapuštenom stanju, a što je neprihvatljivo uzimajući u obzir da se radi o nacionalnom spomeniku. Grad Sarajevo treba poduzimati mјere da se takvo stanje promjeni. S tim u vezi, a u skladu sa članom 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva dostavljam inicijativu sljedećeg sadržaja:

Zadužuje se gradonačelnica Sarajeva da naruči izradu studije revitalizacije i korištenja, u turističke svrhe, starog jevrejskog groblja u Sarajevu.

Studija treba definirati redoslijed aktivnosti s ciljem revitalizacije groblja i rekonstrukciju porušenih nadgrobnih ploča kao i drugih objekata u sastavu groblja, kao i zaštitnu ogradu primjerenoj izgleda.

Također, treba sadržavati i prijedlog mјera i aktivnosti kako bi se taj lokalitet koristio i bio atraktivan dio turističke ponude Sarajeva. Pri tome staro jevrejsko groblje treba posmatrati u širem kontekstu, kao nacionalni spomenik, materijalnu kulturnu baštinu staru preko 400 godina. Studija treba obuhvatiti historijski kontekst, razloge dolaska jevreja u Sarajevo, hagada, ratna dešavanja na ovom lokalitetu i sl., a što može biti dio jedne konzistentne priče koja se povezuje sa starim jevrejskim grobljem. S tim ciljem treba planirati i postavljanje turističke signalizacije koja će upućivati na dolazak do groblja kao i na samom groblju.

**Molim da se o navedenoj inicijativi izjasni Gradsko vijeće Grada Sarajeva.**

S poštovanjem,

Sarajevo, 19.07.2022.

Gradski vijećnik

Toni Vukadin, s.r.

GRAD SARAJEVO

GRADSKO VIJEĆE GRADA SARAJEVO  
n/r Jasmin Ademović, predsjedavajući GV

Grada i Hercegovine-Federacije Bosne i Hercegovine,  
Kanton Sarajevo - GRAD SARAJEVO  
GRADSKO VIJEĆE

PRIMLJENO:	20 JUL 2022
Org. jed.	Ured
01-01-02	-1188/2

**Predmet: Inicijativa, dostavlja se**

Poštovani,

Shodno odredbama člana 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva, („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/09) , koji propisuje pravo vijećnika da podnosi inicijative, upućujem vijećničku,

**INICIJATIVU da se u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima pruži podrška za učešće na svjetskom takmičenju frizera koje će se održati od 10-12 septembra 2022 godine, mlađoj poduzetnici Amni Bašić.**

tražim da se Gradsko vijeće o istoj izjasni na 18. redovnoj sjednici

**Obrazloženje :**

U skladu sa Planom djelovanja za mlade koja ima za cilj promociju i poticanje mlađih poduzetnika, podnosim gore navedenu inicijativu. Amna Bašić je rođena 2002 godine u Sarajevu. U svom dosadašnjem radu ostvarila je značajne rezultate koji su doprinjeli promociji BiH i grada Sarajeva. Na državnom takmičenju frizera BiH 2022 godine osvojila je 4 zlatne medalje u seniorskoj konkurenciji. Ovaj uspjeh joj je omogućio učešće na pestižnom OMC Svjetskom takmičenju frizera koje će se održati od 10. do 12. septembra u Parizu. Za učešće na istom su joj potrebna značajna novčana sredstva, što nije lako obezbjediti samostalno, jer su iznimno veliki troškovi putovanja, nabavke materijala i akcesoara, što je orijentaciono 4.000 KM.

Svoj talent, angažman mlađa sarajka Amna Bašić je već pokazala na takmičenjima gdje ostvarila značajne rezultate : 2017 godine sa nepunih 15 godina je bila 6. na svjetskom takmičenju, u kategoriji Juniora, 2018. godine je bila svjetska prvakinja u Parizu u kategoriji juniora, 2019 g. osvojila je 11 mjesto na svjetskom takmičenju, zatim 2020. je radila dvije frizure i osvojila 6 i 7 mjesto od ukupno 5000 takmičara , a 2021 godine takmičenje Amna je osvojila peto mjesto. Naravno tu su i državna i regionalna takmičenja na kojima je Amna pokazala svoj talent i predan rad. Podrška za ovo takmičenje bi bio dokaz naše brige o mlađim poduzetnicima koji na najbolji mogući način predstavljaju svoj grad i državu. Nadam se da će Gradsko vijeće podržati ovu moju inicijativu.

S poštovanjem,

Biljana Lazarević

PRILOG – MAGAZIN AZRA 2018 godina



<https://azra.ba/intervju/281216/amna-basic-sampionka-bosne-i-hercegovine-za-2022-godinu-u-pravljenju-frizura-najlepse-je-radili-ono-sto-volis/>

**Jasmin Ademović, gradski vijećnik**

**GRAD SARAJEVO  
GRADSKO VIJEĆE  
Predsjedavajući Gradskog vijeća**

**Predmet: Inicijativa davanje imena zgradi DPO**

Upućujem inicijativu Gradskom vijeću da donese sljedeće zaključke:

1. Zadužuje se Gradonačelnika da za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća predloži Gradskom vijeću Grada Sarajeva donošenje odluke kojom će se zgrada „DPO“ – Zgrada društveno političkih organizacija Grada Sarajeva“ preimenovati tako da se zove „Upravna zgrada organa Grada Sarajeva“.

**Obrazloženje**

Gradsko vijeće prihvata prijenos prava vlasništva i posjeda nad zgradom DPO uskoro postaje vlasnik, posjednik i upravitelj ove izuzetno vrijedne zgrade.

Po uspostavljanju knjižnog vlasništva i upisu posjeda, Grad Sarajevo kao vlasnik zgrade, može i treba odlučiti o njezinom nazivu.

U Sarajevu 20.07.2022. godine,

**Jasmin Ademović, s.r.**

**Jasmin Ademović, gradski vijećnik**

**GRAD SARAJEVO  
GRADSKO VIJEĆE  
Predsjedavajući Gradskog vijeća**

**Predmet:** Inicijativa za hitnu realizaciju Ugovora o prijenosu prava vlasništva i posjeda bez naknade, te za realizaciju pripremnih aktivnosti u smislu vlasničkog upravljanja zgradom i pripadajućim zemljištem

Upućujem inicijativu Gradskom vijeću da donese sljedeće zaključke:

1. Zadužuje se Gradonačelnica da u najkraćem mogućem roku izvrši sve potrebno da bi Grad Sarajevo postao uknjiženi vlasnik, upisani posjednik i stvarni upravitelj nekretnina iz ugovora sa zgradom DPO i to:
  - potpiše ugovor o prijenosu prava vlasništva i posjeda nad zgradom DPO i pripadajućim zemljištem sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajevo i koordinirala obavezu notara da u najkraćem roku podnese zahtjev za predbilježbu prava vlasništva u Zemljišno knjižnom uredu nadležnog suda;
  - odmah po potpisivanju ugovora podnese zahtjev nadležnoj Kantonalnoj poreskoj upravi za izdavanje potvrde o oslobođanju od poreza po osnovi potписанog ugovora;
  - odmah po prlibavljanju potvrde poreske uprave, pokrene postupke uknjižbe prava vlasništva Grada Sarajeva nad nekretninom iz Ugovora kod nadležnog suda u Sarajevu, odnosno pravo posjeda kod Službe za imovinsko pravne odnose, katastar i nekretnine Općine Centar Sarajevo;
  - odmah po upisu prava vlasništva, odnosno posjeda izvrši prijenos svih komunalnih priključaka i ostvari pravo da se evidentira kao vlasnik i korisnik istih, i to onih priključaka na kojima Grad Sarajevo već nije evidentiran kao korisnik.
2. Zadužuje se Gradonačelnica da, do kraja augusta mjeseca, predloži Administrativnoj komisiji prostor koji je optimalno potreban Gradonačelnici i gradskoj administraciji za redovan rad u zgradi DPO.
3. Zadužuje se Administrativna komisija Gradskog vijeća da za septembarsku sjednicu predloži Gradskom vijeću, u odgovarajućoj formi, tekst sporazuma Grada Sarajeva sa nadležnim organom Federacije BiH za nastavak korištenja dijela prostorija u zgradi DPO, sa uslovima pod kojim bi Grad Sarajevo mogao ustupiti dio prostorija na korištenje Parlamentu F BiH sa pripadajućim stručnim službama, uz prethodno pričuvljeno mišljenje Pravobranilaštva Grada Sarajeva.

## **Obrazloženje**

Gradsko vijeće prihvata prijenos prava vlasništva i posjeda nad zgradom DPO i pripadajućim zemljištem, međutim da bi formalno postao knjižni vlasnik i upisan posjednik, te upravitelj, potrebno je izvršiti određene radnje i to što prije.

Budući da je cilj ovom Gradskom vijeću da se rad organa Grada Sarajeva i gradske administracije organizira u odgovarajućim uslovima na jednom mjestu, u zgradici kojoj je Grad Sarajevo vlasnik i kojom upravlja i koja je građena za potrebe organa Grada i gradske administracije, potrebno je poduzeti sve potrebne korake kako bi se, što je moguće prije, došlo do željenog cilja.

U Sarajevu 20.07.2022. godine,

**Jasmin Ademović, s.r.**

**Jasmin Ademović, gradski vijećnik**

**GRAD SARAJEVO  
GRADSKO VIJEĆE  
Predsjedavajući Gradskog vijeća**

**Predmet: Inicijativa za planiranje obnove zgrade DPO**

Upućujem inicijativu Gradskom vijeću da doneše sljedeće zaključke:

1. Zadužuje se Gradonačelnica da projektu obnove zgrade DPO-a uvrsti u trogodišnji plan rada, u Dokument okvirnog budžeta, u program javnih investicija za period 2023-2025. godine, te u Plan rada Grada Sarajeva za 2023. godinu.
2. Zadužuje se Gradonačelnica da za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća predloži Gradskom vijeću pristupanje projektu obnove i adaptacije zgrade DPO, a da do kraja tekuće godine pribavi studiju izvodljivosti projekta obnove zgrade DPO, a da pri predlaganju Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu, predloži sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije za cijelovitu obnovu zgrade DPO, te sredstva za početak izvođenja radova.

**Obrazloženje**

Gradsko vijeće prihvata prijenos prava vlasništva i posjeda nad zgradom DPO uskoro postaje vlasnik, posjednik i upravitelj ove izuzetno vrijedne zgrade.

Budući da Grad Sarajevo nije bio uknjiženi vlasnik zgrade, već korisnik jednog njezinog dijela, do sada nisu bili stvorenii uslovi za cijelovitu obnovu zgrade, a što je trideset godina poslije rata više nego potrebno.

Potrebno je obnoviti mašinske i druge instalacije, obnoviti fasadu i zgradu utopliti.

Zgrada je građena upravo za namjenu gradske administracije i svojom fleksibilnom organizacijom omogućava jednostavno prilagođavanje reorganizaciji rada i novonastalim potrebama, te je moguće adaptirati tako da optimalno odgovori potrebama rada organa Grada Sarajeva i gradske administracije na duže vrijeme.

Ovim bi Grad Sarajevo dobio uslovan i reprezentativan objekt na odgovarajućoj lokaciji.

Da bi se to sve uradilo, što je moguće prije, potrebno je poduzeti korake koji su navedeni u ovoj inicijativi.

U Sarajevu 20.07.2022. godine,

**Jasmin Ademović, s.r.**

Vedad Deljković  
Gradski vijećnik  
Sarajevo, 07.07.2022.god

GRAD SARAJEVO  
GRADSKO VIJEĆE  
n/r Predsjedavajući Jasmin Ademović

Vijećnička inicijativa

Na osnovu člana 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kao gradski vijećnik Stranke demokratske akcije,pokrećem incijativu:

Prijedlog izrade spomena...

„*Odlazim i gotovo je.....Ovo je jedino što mogu da učinim za taj grad da ga se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.*“

Ivica Osim

Obrazloženje:

Za sve generacije koje dolaze, da se ne zaborave riječi velikog čovjeka. Riječi koje daju puno poruka i sjećanja na jedno teško vrijeme i način na koji su se časni ljudi borili da se u svijetu sazna za agresiju na BiH.

Prijedlog postavke obilježja na ulazu u grad iz pravca Vogošće, kod stadiona Željezničar, na obali Miljacke ili u Parku na Ciglanama kod Austrijske kuće koja će ubrzo biti otvorena.

Vedad Deljković

Broj: 7/22  
Datum: 25.07.2022.god.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Grad Sarajevo  
Gradsko vijeće Grada Sarajeva  
n/r predsjedavajući, Jasmin Ademović

**PREDMET: VIJEĆNIČKA INICIJATIVA**

Poštovani,

Molim nadležne da mi dostave informaciju da li su mjerena o prisutnosti azbestnih vlakana u pitkoj vodi Grada Sarajeva provedena? Ako jesu, koliko u litri pitke vode imamo azbestnih vlakana s obzirom na njemačke preporuke kritične granica broja vlakana po litri vode?

S poštovanjem,

Gradska vijećnica Grada Sarajeva

Enisa Spahić, s.r.

Broj: 8/22  
Datum: 25.07.2022.god.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Kanton Sarajevo  
Grad Sarajevo  
Gradsko vijeće Grada Sarajeva  
n/r predsjedavajući, Jasmin Ademović

**PREDMET: VIJEĆNIČKA INICIJATIVA**

Poštovani,

Molim nadležne da mi dostave informaciju šta se poduzima na smanjenju prosjačenja ulicama Grada Sarajeva posebno u vrijeme turističke sezone?

Svjedoci smo da tokom ljetne turističke sezone prosjaci preplave sarajevske ulice, ponekad znaju biti veoma uporni i napadni čime se svakodnevno narušava slika grada, poseban problem je prisilno prosjačenje, zloupotreba i izrabljivanje djece čime se krše prava djeteta.

S poštovanjem,

Gradska vijećnica Grada Sarajeva

Enisa Spahić, s.r.



## DEMOKRATSKA FRONTA

Grad Sarajevo  
 Gradsko vijeće Grada Sarajeva  
 Predsjedavajući, Jasmin Ademović n/r  
 Gradonačelnica, Benjamina Karić rođ Londrc n/r

U skladu sa članom 148. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/09) ovim putem podnosim

### VIJEĆNIČKU INICIJATIVU

**Sa ciljem otvaranja mogućnosti finansijske podrške Udruženju za podršku dječijeg stvaralaštva i stvaralaštva mladih "YouthArt" koji kroz projekat, predstavu pod nazivom 'Romeo i Julija iz dvije škole pod istim krovom' govore o problemu segregacije djece u pojedinim općinama u BiH. Ciljevi projekta su jačanje djece i mladih da putem umjetnosti, u smislu kreiranja platformi za pomirenje i suživota u zemlji u kojoj smo svi taoci prošlosti osnažimo mlade sudionike i gledatelje da se u budućnosti suprostave segregaciji, nacionalizmu i etničkim podjelama.**

**U predstavi igraju mlađi od 12 do 17 godina . Inicijativa se odnosi na dio podrške mobilnosti projekta u cijeloj BiH. U prilogu je kompletan projekat sa potrebnom finansijskom konstrukcijom.**

Obrazloženje:

"Obilježja 'dvije škole pod jednim krovom' su različita od regije do regije. Ono što je svima njima zajedničko je da odvajaju djecu, te ih kroz tu segregaciju uče da među njima postoje nepomirljive razlike. U postkonfliktnoj BiH to povećava nepovjerenje među pripadnicima različitih nacionalnih skupina, otežava pomirenje i predstavlja dugoročnu prijetnju stabilnosti, sigurnosti i gospodarskom prosperitetu."

Djeca kroz predstavu uče iz praktičnog iskustva, a pozorište pruža identifikaciju koja podsjeća na stvarnost. Nekonfliktna budućnost BiH ovisi o odgoju novih generacija i jačanju njihove tolerancije i povjerenja u zajednički život.

Sarajevo, 26.07. 2022

Marijela Hašimbegović dia  
 vijećnica Demokratske fronte

# Application Form/Aplikacija

(Incomplete forms or forms not sent by email will be rejected)

## I. General Information / Generalne informacije

Name of the NGO / incubator Naziv NGO/ Udruženja	Association for Support of children creation and creation of the youth « YouthArt»  <b>Udruženje za podršku dječijeg stvaralaštva i stvaralaštva mlađih "YouthArt"</b>
Registration number/Registracijski broj	4202769830002
Address/Adresa	Kromolj 17A, Sarajevo, 71000
Name of the President / legal representative of the institution Ime odgovornog lica	Mrs. Šejla Rizvanbegović Dvizac
Contact details: Kontakt :	<i>Mail address:</i> <a href="mailto:helenogradysarajevo@gmail.com">helenogradysarajevo@gmail.com</a> <i>Phone:</i> 061172270 <i>Mobile Phone:</i>
Creation date of the association/incubator Datum registracije	07.02.2020
Website	
Main Goals/ priorities of the NGO/incubator  Osnovni ciljevi rada uduženja	<p><i>The goals and activities of the Association are:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>support in civil society activities to raise awareness of the importance of individual development and encourage cultural and social development in all segments of society;</i></li><li>• <i>support to children and young people in creative development through involvement in non-teaching creative activities.</i></li><li>• <i>participation in the development and implementation of projects related to work with children and youth in the field of education, culture, arts and social work.</i></li></ul>

- helping members of the Association as well as the general public to expand knowledge in the field of ethics, pedagogy, psychology, philosophy, creativity, cultural heritage, ecology and gender equality, primarily in the field of preschool, primary, secondary and higher education, and encouraging the inclusion of children with disabilities under development;
- development of creativity of children and youth through various stage, music, art and other forms of artistic expression: theater performances, art workshops and festivals;
- organizing and conducting trainings, seminars, round tables, confrontations for members of the Association and beyond, in order to promote approaches in the fields of culture, education, social development in accordance with the Law.

*Ciljevi i aktivnosti Udruženja su:*

- potpora aktivnostima civilnog društva za podizanje svijesti o važnosti individualnog razvoja kroz poticanje kulturnog i društvenog razvoja
- potpora djeci i mladima u kreativnom razvoju kroz uključivanje u nenastavne kreativne aktivnosti.
- sudjelovanje u izradi i provedbi projekata vezanih uz rad s djecom i mladima u području obrazovanja, kulture, umjetnosti i socijalnog rada.
- pomoć članovima Udruženja kao i široj javnosti u širenju znanja iz područja etike, pedagogije, psihologije, filozofije, stvaralaštva, kulturne baštine, ekologije i ravnopravnosti spolova, prvenstveno u području predškolskog, osnovnoškolskog, srednjeg i visokog obrazovanja, te poticanje uključivanja djece s teškoćama u razvoju;
- razvoj kreativnosti djece i mladih kroz različite scenske, muzičke, likovne i druge oblike umjetničkog izražavanja: performance, predstave, likovne radionice i festivalne;
- organiziranje i provođenje edukacija, seminara, okruglih stolova, radi promovisanja razvoja u području

	<i>kulture, obrazovanja te društvenog razvoja u skladu sa Zakonom.</i>
<b>Target beneficiaries</b> <b>Ciljna grupa korisnika</b>	<i>Youth and children. Young people who are members of marginalized groups. Youth and children from socially disadvantaged social structures. <b>Mladi djeca.</b> <b>Mladi i djeca koji pripadaju marginaliziranim grupama.</b> <b>Mladi i djeca iz socijalno fragilnih okruženja.</b></i>
<b>Main activities (7-8 lines maximum)</b> <b>Osnovne aktivnosti</b>	<i>Organization and training of art therapeutic workshops in the field of theater Theater and acting workshops in the field of research theater, devising theater and collaborative theater Drama based learning support</i>  <i>Organizacija treninga iz oblasti umjetnosti i art terapije Producija predstava i umjetničkih događaja koji se bave uključivanjem djece i mladih u socijalno angažirani rad. Predstave, teatarski treninzi za djecu i mlađe ali i za nastavnike i nastavnice iz oblasti primjenjenog teatra, dokumentarnog teatra, devising teatra. Podrška učenju baziranom na drami. Art terapija</i>
<b>Main local and international partners (if any)</b> <b>Osnovni lokalni partneri</b>	<i>Helen O'Grady Academy Sarajevo Helen O'Grady International Children House "Grbavica" Formal and informal associations of the Bosnian diaspora</i>  <i>Helen O' Grady Akademija Sarajevo Helen O' Grady International Dječija kuća "Grbavica" Formalna i neformalna udruženja BiH dijaspora</i>

**II. Project presentation: general framework, aims, main actions, implementation and evaluation. / Prezentacija projekta, ciljeva, osnovnih aktivnosti, implementacije i evaluacije**

<b>Title of the project</b> <b>Naziv projekta</b>	Romeo and Juliet and two schools under the same roof ! Romeo i Julija iz dvije škole pod istim krovom !
--	--

<b>Name and function of the suggested Project Manager and contact details Lider projekta</b>	<i>Name Arma Tanović Branković eMail adress : <a href="mailto:armatanovic@gmail.com">armatanovic@gmail.com</a> Phone 061172270</i>
<b>Name of the English-speaking contact to facilitate monitoring of the project, function and contact details (telephone, email) Direktorica uduženja</b>	<i>Name : Šejla Rizvanbegović Dvizac Function: Legal representative of the institution E-mail: <a href="mailto:helenogradysarajevo@gmail.com">helenogradysarajevo@gmail.com</a>, <a href="mailto:armatanovic@gmail.com">armatanovic@gmail.com</a> Phone: 061156941</i>
<b>Aims/ general presentation (5 lines maximum) SAŽETAK PROJEKTA</b>	<p>The play „Romeo and Juliet and two schools under the same roof“ in which young people aged 12 to 17 play, addresses the issue of child segregation in some municipalities in BiH with the aim of strengthening children and youth through theater in terms of creating platforms for reconciliation and coexistence in the country where we are all hostages of conflicting history and trauma.</p> <p>Predstava „Romeo i Julija iz dvije škole pod istim krovom“ u kojoj igraju mlađi od 12 do 17 godina bavi se problemom segregacije djece u pojedinim općinama u BiH s ciljem jačanja djece i mlađih kroz umjetnost u smislu kreiranja platformi za pomirenje i suživot u zemlji u kojoj smo svi taoci prošlosti .</p>
<b>Amount of the requested contribution Traženi iznos donacije</b>	<b>3000 BAM</b>
<b>THEMATIC(S) of the call for projects concerned</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Support for projects aiming youth people.</li> <li><b>The aim of the project is to empower young people participants and viewers to oppose segregation, nationalism and ethnic divisions in the future.</b></li> <li>-Support for projects for the promotion and strengthening of human rights.</li> <li>-Support for projects with the objectives of promotion of the equality man-woman.</li> </ul> <p><b>Osnajivanje mlađih ljudih i djece</b>  <b>Cilj projekta je osnažiti mlade sudionike i gledatelje da se u budućnosti suprostave segregaciji, nacionalizmu i etničkim podjelama.</b></p>
<b>Experience of the Project holder in the project area (example of completed actions) Iskustvo lidera projekta u oblasti kojom se projekat bavi (primjeri akcija)</b>	

This is the first project of the newly established YouthArt association, by Arma Tanović Branković (Currently at the position of professor on the Acting classes at the Academy of Performing Arts in Sarajevo and was Vice Dean for production and development. Head of Principal of Helen O'Grady Academy Sarajevo. Art teacher and therapist. Other engagements include directing plays for kids and youth in cooperation with NGO sector and Embassies cultural departments. She wrote and directed play "The story of one tier seat" awarded for best play on festival of Youth theatre in BIH 2008 .Worked with disability people and youth from dysfunctional families. As a visual artist exhibited in several galleries worldwide (Italy, Germany, Netherlands and Korea).Now she is exploring assembles painting technique and conceptual art. Participated in several international cultural and educative projects. Working on performance "20 years after siege of Sarajevo" Main research work include culture and society ,specially "Theatre in post conflict period "and engaged on projects as a International consultant to work towards building capacities of grass-roots leaders to use theater-based education (TBE) for UN, UNICEF and CVRS. Lecturer on the Children's University project that is held and implemented by WUS Austria, in Bosnia and Austria. Arma Tanovic Brankovic is also head principal of Helen O'Grady drama Academy in Sarajevo. Helen O'Grady Academy is the world's largest after-school drama programme which has widely gained acceptance by over one million children across the world as a system that is unique and enhances the learning process in a valuable, fun and inclusive manner)

Ovo je prvi projekt novoosnovane udruženja YouthArt. Liderica projekta, Arma Tanović Branković (trenutno na poziciji profesorice na nastavi glume na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu a bila je prodekanica za produkciju i razvoj. Jedna od direktorica i učiteljica na Helen O. 'Grady Akademiji Sarajevo. Likovni pedagog i terapeut. Ostali angažmani uključuju režiriranje predstava za djecu i mlade u suradnji s nevladinim sektorom i kulturnim odjelima Veleposlanstva. Radila s osobama s invaliditetom i mladima iz disfunkcionalnih obitelji.Kao vizualna umjetnica izlagala u nekoliko galerija širom svijeta (Italija, Njemačka, Nizozemska i Koreja).

Arma Tanovic Brankovic has realized dozens of plays involving young and marginalized groups through twenty years of work in the field applied theater (drama-based learning, collaborative and therapeutic theater. For the last five years, her work has been expressed not only through practical work but also through the work of the Helen O 'Grady Drama Academy. We single out the projects realized in the last six months

**Arma Tanović Branković je realizirala desetine projekata u području primijenjenog teatra (dramsko učenje, kolaborativno i terapeutsko kazalište). Izdvajamo projekte realizirane u zadnjih dvije godine.**

1. <https://www.youtube.com/watch?v=BOGFLlrggHO>

The film that the children / students of the Helen O'Grady Academy did on the topic of children's rights (link attached) - the script and the film is the author's work of the students. The film was shortlisted by the Zurich International Human Rights Festival.

**Ovaj film studenata Helen O' Grady Akademije bavi se temom dječijih ljudskih prava. Scenarij, režija i gluma su autorstvo djece polaznika Akademije s mentorском ulogom Arme Tanović Branković. Film je prikazan na Festivalu ljudskih prava u Cirihi 2020.**

2. <https://www.facebook.com/arma.tanovic/posts/10159582327652856>

A short video work made by students of the Helen O 'Grady Academy under the mentorship of Professor Tanović Branković. Photos, screenplay and music are the work of the students. The film deals with the national segregation of young people in BiH.

**Kratki video rad urađen na temu nacionalne segregacije djece u dvije podjeljene škole u Čapljini. Rad je autosrko djelo učenika Helen O' Grady Akademije. Mentor Arma Tanović Branković.**

3.

[https://vimeo.com/520864274?ref=fb-share&fbclid=IwAROMFARhGrzeqg6fHM2tGHpN2\\_KBx2At\\_OXWADIpQtIChYvCLzQG44q8XtS](https://vimeo.com/520864274?ref=fb-share&fbclid=IwAROMFARhGrzeqg6fHM2tGHpN2_KBx2At_OXWADIpQtIChYvCLzQG44q8XtS)

Collaborative zoom play "Steps in White" which was made as a project for the promotion of women's literary authorship in BiH in which women who are not professional actresses participated. This process was their therapy during the pandemic and aimed to strengthen the confidence of ordinary women in their personal potentials as well as the empowerment of women/ link

**Kolaborativna zoom predstava "Koraci u bijelom" rađena u period kovida koja promoviše žensko književno autorstvo. Učesnice su žene polaznice HOG Akademije za odrasle.**

[https://vimeo.com/520864274?ref=fb-share&fbclid=IwAROMFARhGrzeqg6fHM2tGHpN2\\_KBx2At\\_OXWADIpQtIChYvCLzQG44q8XtS](https://vimeo.com/520864274?ref=fb-share&fbclid=IwAROMFARhGrzeqg6fHM2tGHpN2_KBx2At_OXWADIpQtIChYvCLzQG44q8XtS)

4. The play "All the Colors of Racism" premieres June 2021, produced by Helen O 'Grady Academy.

**Predstava "Sve boje rasizma" premijerno izvedena u junu 2021 godine u produkciji HOG Akademije.**

#### **Context of the project / needs analysis/ KONTEKST PROJEKTA**

Prema Misiji OSCE-a u BiH: "Obilježja 'dvije škole pod jednim krovom' su različita od regije do regije. Ono što je svima njima zajedničko je da odvajaju djecu, te ih kroz tu segregaciju uče da među njima postoje nepomirljive razlike. U postkonfliktnoj BiH to povećava nepovjerenje među pripadnicima različitih nacionalnih skupina, otežava pomirenje i predstavlja dugoročnu prijetnju stabilnosti, sigurnosti i gospodarskom prosperitetu."

Predstava Romeo i Julija smješta Shakespeareovu priču u dvije škole pod istim krovom gdje se dječak iz jedne škole zaljubljuje u djevojku iz druge škole. Njihovi razredi i učitelji su u konfliktu. No njihova priča završava pomirenjem i prevladavanjem razlika.

Djeca uče iz praktičnog iskustva, a pozorište pruža identifikaciju koja podsjeća na stvarnost. Nekonfliktna budućnost BiH ovisi o odgoju novih generacija i jačanju njihove tolerancije i povjerenja u zajednički život.

**Projekt je predstava Romeo i Julija adaptirana u kontekstu problematike dviju škola pod jednim krovom. Predstava je žanrovska komedija i istražuje druge sporedne teme vezane uz mlade kao što su buđenje seksualnosti, ljubavi, prijateljstva, odnosa s učiteljima, škole i budućnosti.**

According to the OSCE Mission to BiH: "The characteristics of 'two schools under one roof' vary. What is common among them all is that they segregate children, and through this segregation teach them that there are inherent differences between them. In post-conflict

BiH, this increases mistrust among members of different national groups, impedes reconciliation and is a long-term threat to stability, security and economic prosperity.” (<https://www.osce.org/files/f/documents/3/8/404990.pdf>)

**The play Romeo and Juliet places Shakespeare's story in two schools under the same roof where a boy from one school falls in love with a girl from another school. Their classes and teachers quarreled. But their story ends with reconciliation and overcoming differences.**

Children learn from practical experience and the theater provides an identification reminiscent of reality. Through this play, not only the children who participate in the play, but also the audience that is the same age, especially in vulnerable municipalities where such schools exist. The non-conflict future of BiH depends on raising new generations and strengthening their tolerance and trust in life together.

Target beneficiaries (type and number) Broj korisnika projekta, publika i djeca učesnici	300 300
--	------------

#### Calendar-KALENDAR

Project duration/trajanje projekta	Septembe 2022/Septembre 2023
Expected starting date/očekivani početak rada	1.09. 2022
Project Implementation schedule/ Raspored projektnih aktivnosti	
Septembar /Oktobar collaborative works and adaptation text (talk about feelings, actions).	
<b>Kolaborativni rad, adaptacija teksta.</b>	
<b>Novembar/Decembar</b> rehearsals.	
<b>Probe, čitače, scenske improvizacije, mizanske probe</b>	
<b>Decembar</b> -Costume, stage desing, final rehearsals. Premiere for donators, partners and parents	
<b>Dizajn scene, kostima, završne probe.Premijera za donatore, partnere i roditelje.</b>	
<b>Januar/februar</b> - Rehearsals for schools and students. Conversation after the show.	
Video show distribution in schools- performances outside Sarajevo.	
<b>Probe i predstave za škole. Razgovor nakon predstave. Video distribucija u škole.</b>	

#### Impact and evaluation- Ciljevi i evaluacija

Expected results (short/middle/long term)/ Očekivani rezulati
<b>Short-term</b>
<b>Kratkoročni ciljevi</b>
- Creative engagement of young people and kids. Drama based learning and analysis of segregation problems with personal identification

- Kreativni angažman mladih ljudi i djece. Iskustveno učenje bazirano na drami i analizi problema nacionalinih podjela.

**Long-term**

**Dugoročni ciljevi**

- Premiere of the play and launch of a dialogue on creative ways of channeling trauma.
- Premijera komada i otvaranje dijaloga na kreativan način te suočavanje s traumom učesnika i gledaoca.
- Creating a platform through a culture of dialogue and reconciliation.
- Kreiranje platforme za pomirenje i kulturni dijalog.
- Raising generations who are critical of nationalism and ethnic divisions.
- Podizanje generacija koji imaju kritički odnos prema nacionalnim podjelama.
- Strengthening education through theater and culture in the field of human rights.
- Jačanje edukacije kroz teatar i kulturu u polju ljudskih prava.
- Creating potential leaders who will take on the role of leaders of change in BiH society.
- Kreiranje potencijalnih lidera koji će preuzeti ulogu nosioca promjene u BiH društvu.
- Raising awareness of the importance of theater and acting as an educational tool in school and extracurricular activities.
- Jačanje kolektivne svijesti o važnosti teatra i glume kao edukativnog alata u školama i vannastavnim aktivnostima.

Project evaluation methodology	Evaluacija projekta/metodologija
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial and narrative report.</li> <li>- Finansijski izvještaj.</li> <li>- Invitation on premiere.</li> <li>- Pozivnica na premijeru.</li> <li>- Attachment recording of the play and photos.</li> <li>- Dostavljen snimak i fotografije predstave.</li> <li>- Survey of participants.</li> <li>- Anketa učesnika i intervju.</li> <li>- Viewer survey.</li> <li>- Anketa uzorka publike.</li> </ul>	

### III. Budget/ BUDŽET

Bank account number of the beneficiary of the grant <b>Bankovni račun korisnika granta</b>	IntesaSaoPaolo Bank 1540012014149389
---	---

<b>Vlastita sredstva</b>	2000	Association's income	2000
<b>Traženi iznos donacije</b>	3000	<b>Subsidy of the donor</b>	<b>3000</b>
<b>Ukupna suma (KM)</b>	5000	<b>Total income (KM)</b>	5000

Action /STAVKE	Cost/TROŠKOVI (in KM)
<b>Personnel : (5 months x 10 hours x 1 people)/ljudski resursi</b>	
1. Project Coordinator / Projekat koordinator	200
2. Writing and screenwriting mentoring /Scenarij	500
3. Acting coach and directing/ Glumački trening i režija	200
4. Accounting manager / Računovodstvo	200
5. Light designer/ Dizajn svjetla	200
6. Costume and stage designer/Kostimograf i scenograf	500
<b>Total</b>	<b>1800</b>
<b>Supplies/ Materijalni troškovi</b>	
Costume materials and scenography supplies./ <b>Materijali za izradu scenografije i kostima</b>	1000 100
Printing texts/ <b>Printanje skripti</b>	100
Poster printing/ <b>Printanje postera</b>	<b>1200</b>
<b>Total</b>	
Rental of space for rehearsals and performances/ <b>Najam prostora za probe i izvođenje</b>	<b>1000</b>
Travel expenses/ <b>Putni troškovi za igranje predstave u školama</b>	<b>1000</b>
<b>Total</b>	<b>5000 KM</b>

Potpis lidera projekta/Signature

Arma Tanović Branković

